



Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekta
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me

Br: UPI-10-333/25-636-4

Kotor, 10.09.2025.godine

Za: **Latković Slobodan**
(za Latković Nikolu, po punomoćju)

Poštovani,

U prilogu akta dostavlja Vam se rješenje broj i datum gornji o davanju saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta – Faza I na lokaciji koju čini k.p.682 u cijelosti, i dijelovi k.p.680 i k.p.681 K.O. Šišići, u zahvatu PUP-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ –br. 95/20).

S poštovanjem,
v.d. Glavnog gradskog
arhitekta,

Senka Lazarević, d.i.a.





Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekta
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me

Br: UPI-10-333/25-636-4

Kotor, 10.09.2025.godine



VD Glavnog gradskog arhitekta Opštine Kotor, rješavajući po zahtjevu podnijetom od strane Latković Nikole za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta – Faza I na lokaciji koju čini k.p.682 u cijelosti, i dijelovi k.p.680 i k.p.681 K.O. Šišići, na osnovu člana 22 stav 2 tačka 1, u vezi stava 1 tačka 1 istog člana Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“- br.19/25 i 92/25), člana 46 i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ br. 56/2014, 20/2015, 40/2016, 37/2017), donosi:

R J E Š E N J E

DAJE SE Latković Nikoli **saglasnost** na Idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta – Faza I na lokaciji koju čini k.p.682 u cijelosti, i dijelovi k.p.680 i k.p.681 K.O. Šišići (koji odgovaraju k.p.680/1 i k.p.681/1 označenim u Elaboratu parcelacije br.9/2025 od 19.02.2025.god. geodetske organizacije „Geopremjer A&V“ d.o.o. Kotor), izrađeno od strane "VTC" d.o.o. Herceg Novi, sa elektronskim potpisom od 22.08.2025.god. u 11:38:04+02'00', u smislu usaglašenosti istog sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji), kao i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

O b r a z l o ž e n j e:

Aktom br. UPI-10-333/25-636 od 13.03.2025.godine ovom organu obratio se Latković Nikola sa zahtjevom za davanje saglasnosti na Idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta – Faza I na lokaciji koju čini k.p.682 u cijelosti, i dijelovi k.p.680 i k.p.681 K.O. Šišići (koji odgovaraju k.p.680/1 i k.p.681/1 označenim u Elaboratu parcelacije br.9/2025 od 19.02.2025.god. geodetske organizacije „Geopremjer A&V“ d.o.o. Kotor), u zahvatu PUP-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ –br. 95/20).

Odredbom člana 22 stav 1 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“- br.19/25 i 92/25) propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3000m² i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta, gradskog parka i objekta iz člana 15 stav 2 ovog zakona, u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks

zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji), kao i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

Odredbom člana 22 stav 2 tačka 1 navedenog Zakona propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 istog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta.

Odredbom člana 22 stav 6 navedenog Zakona, propisano je da glavni državni arhitekta, odnosno glavni gradski arhitekta ne vrši provjeru dokaza u pogledu imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu i objektu.

Za obavljanje navedenih poslova, shodno odredbi člana 23 stav 2 citiranog Zakona, predsjednik jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitektu.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ovaj organ je izvršio uvid u idejno rješenje koje je korigovano nakon Poziva za dopunu od 29.04.2025.god. U okviru dostavljene dokumentacije pored ostalog su priloženi: Urbanističko-tehnički uslovi br. 0303-333/23-29403 od 27.02.2024.god. izdati od strane Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor shodno PUP-u opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20); Izjava - Saglasnost UZZ. br. 2628/2024 od 27.12.2024.god. ovjerena kod notara Kaščelan Branke iz Kotora, u kojoj se navodi da je Latković Slobodan, vlasnik k.p.679 K.O. Šišići, saglasan da vlasnik susjedne k.p.682 K.O. Šišići gradi objekat do ivice k.p.679 K.O. Šišići; Punomoćje UZZ br.2608/2024 od 26.12.2024.god. ovjereno kod notara Kaščelan Branke, kojim Latković Nikola opunomoćuje Latković Slobodana za zastupanje kod svih nadležnih državnih i opštinskih organa.

Uz idejno rješenje takođe je priložen Elaborat parcelacije br.9/2025 od 19.02.2025.god. izrađen od strane „Geopremjer A&V“ d.o.o. Kotor, kojim se, shodno izdatim UTU, vrši parcelacija k.p.680 K.O. Šišići površine 1258m² na k.p.680/1 površine **945m²** i k.p.680/2 površine 313m², i parcelacija k.p.681 K.O. Šišići površine 1006m² na k.p.681/1 površine **383m²** i k.p.681/2 površine 623m².

U okviru idejnog rješenja priložena je Izjava geodetske organizacije „Geopremjer A&V“ d.o.o. Kotor od 03.07.2025.god., u kojoj se navodi da površina katastarske parcele br.682 K.O. Šišići prema koordinatama detaljnih tačaka iznosi **678,66m²**.

Uvidom u katastarske podatke pribavljene od Uprave za nekretnine, PJ Kotor, utvrđuje se da navedena parcelacija nije sprovedena u katastarskom operatu, te su u LN 408 K.O. Šišići upisane k.p.680 kao šume 3.klase površine 1258m², k.p.681 kao voćnjak 2.klase površine 1006m², i k.p.682 kao njiva 3.klase površine 714m², u svojini Latković Nikole, bez tereta i ograničenja.

Na osnovu izložene dokumentacije, utvrđuje se sljedeće:

Predmetnu lokaciju čini **k.p.682 u cijelosti, i dijelovi k.p.680 i k.p.681 K.O. Šišići** (koji odgovaraju k.p.680/1 i k.p.681/1 označenim u priloženom Elaboratu parcelacije br.9/2025 od 19.02.2025.god. izrađenom od strane „Geopremjer A&V“ d.o.o. Kotor). Shodno Izjavi geodetske organizacije i podacima iz navedenog Elaborata parcelacije, zaključuje se da ukupna površina lokacije iznosi cca **2006m²** (u projektu je navedena površina iz UTU – 2005m²). Shodno planskom dokumentu, za lokaciju koja se nalazi u zoni naselja, u odmaku 1000+m (van cezure) zadati su sljedeći urbanistički parametri:

- Namjena: **stanovanje (S)**
- Maksimalni indeks zauzetosti: **0,3**
(Maksimalna zauzetost parcele: **601,80m²**)
- Maksimalni indeks izgrađenosti: **0,8**
- Bruto građevinska površina objekta (max BRGP): **1604,80m²**
- Maksimalna spratnost objekta: **P+1+Pk**
sa mogućnošću izgradnje podruma.
- Minimalni procenat ozelenjenosti: **25%-30% (za individualne objekte 40%)**
- Parkiranje i garažiranje vozila: stanovanje - **na 1000m² – 11 parking mjesta**
(lokalni uslovi- minimalno 8pm – maksimalno 13pm)

Prema PUP-u opštine Kotor, pod pojmom **stambenih objekata** podrazumijevaju se građevine namijenjene isključivo za stalno stanovanje, kako za individualno, tako i za višeporodično stanovanje, a koje se po pravilu ne mogu planirati u istoj urbanističkoj jedinici /parceli, bloku, kvartu, zoni.../.

Takođe, na ovim površinama namjene stanovanje mogu se graditi i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu, i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta. U ovom slučaju se primjenjuju parametri za namjenu stanovanje.

Vertikalni gabarit:

Za spratnost **P+1+Pk**, maksimalna visina novih objekata je dvije etaže+potkrovlje ili povučeni sprat, bez obzira da li su to npr. prizemlje+1 etaža, ili suteran+1 etaža.

Za spratnost **P+1+Pk**, maksimalna visina do vijenca iznosi **10,0m**, a do sljemena objekta sa kosim krovom **12,0m**, dok je kod objekata sa ravnim krovom maksimalna visina **11,50m** do krajnje gornje kote atike ravnog krova.

Mjerenje se vrši od najniže kote okolnog uređenog i nivelisanog terena uz objekat do maksimalne kote objekta prema gore navedenom.

-Podrum (**Po**) je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije, servisne prostorije i pomoćne prostorije – ostave, njegova površina ne ulazi u obračun BRGP-a.

-Prizemlje (**P**) je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. Prva etaža iznad suterena ili podruma. Ukoliko se u prizemlju objekta ili u njegovom dijelu planira garaža i tehničke prostorije, one ne ulaze u obračun BRGP-a.

-Sprat je (**1-N**) svaka etaža između prizemlja i potkrovlja / krova.

-Potkrovlje (**PK**) može biti završna etaža. Najniža svijetla visina potkrovlja ne može biti veća od 1.40m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i sprata poklapaju.

-Završna etaža može biti i povučena etaža (**Ps**), maksimalna 80% površine etaže ispod.

U tabelama Urbanistički pokazatelji gdje je naznačena spratnost sa Pk, znači da se može koristiti i Ps.

Građevinska linija:

PUP Kotora utvrđuje zadnju i bočne građevinske linije na **3m** od ivice jedinice građevinskog zemljišta – lokacije.

Do ivice parcela može se graditi samo uz saglasnost susjeda.

Prednja građevinska linija se utvrđuje u skladu sa susjednim postojećim objektima ukoliko ih ima. Ukoliko nema postojećih susjednih objekata, prednja građevinska linija je **3m** udaljena od linije jedinice građevinskog zemljišta.

Podzemna građevinska linija (GL0) predstavlja liniju do koje je moguće graditi podzemne djelove objekta (podzemne etaže). Iste mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja, odnosno podzemna građevinska linija ka javnoj površini može se naći na regulacionoj liniji ili u izuzetnim slučajevima prolaziti ispod infrastrukturnih objekata koje čine javne površine (ulice, trgovi, parkovske površine...), spajajući lokacije u jednu jedinicu građevinskog zemljišta. Na ostalom dijelu (bočne i zadnje građevinske linije) mogu se postavljati do ivice vlasničke parcele ali ne smiju narušiti stabilnost susjednih objekata).

Prema PUP-u opštine Kotor, otvoreni (nenatkriveni) bazeni sa pripadajućom plažnom površinom na terasama, krovu i u nivou terena, krovne neprohodne terase i baste, ne ulaze u ukupni BRGP kompleksa.

PUP-om opštine Kotor definisane su smjernice za oblikovanje i materijalizaciju: „Oblikovanje objekata mora biti usklađeno sa strukturama neposrednog okruženja, u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine. Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti formi objekata topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora.

Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.

Imajući u vidu gore navedeno, za urbana naselja se utvrđuje mogućnost gradnje svih arhitektonskih stilova (voditi računa o međusobnom uklapanju arhitektonskih stilova), dok se za ruralna naselja utvrđuje obaveznost primjene tradicionalne / vernikularne arhitekture ruralnog naselja i to minimum za pročelje („prednja / glavna fasada“) planiranih objekata.“

U opštim uslovima za izgradnju novih objekata između ostalog se navodi:

-prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje, s obzirom da treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet različitim namjenama i funkcijama;

-likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju ekskluzivnog primorskog mjesta, svojom reprezentativnošću i kvalitetom izrade.

Uvidom u dostavljeno idejno rješenje, prema datim podacima, konstatuje se da je na predmetnoj lokaciji u Fazi I predviđena izgradnja stambenog objekta spratnosti **Po+P+1+Ps**, bruto građevinske površine **163,96m²** (bez pomoćnih i tehničkih prostorija u podrumu koje prema PUP-u opštine Kotor ne ulaze u obračun BRGP), površine zauzetosti **74,81m²**, sa ostvarenim indeksom izgrađenosti **0,08**, i ostvarenim indeksom zauzetosti **0,04**. Objekat je dozvoljene visine, i u okviru zadatih građevinskih linija, osim prema k.p.679 K.O. Šišići, shodno navedenoj saglasnosti susjeda. Na predmetnoj lokaciji su obezbijeđena **2** parking mjesta, dok je stepen ozelenjenosti cca **87%** (1748,88m²). Na osnovu izloženog, konstatuje se da su ispoštovani zadati urbanistički parametri.

Nakon sprovedenog postupka, zaključuje se da je predmetno idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta – Faza I na lokaciji koju čini k.p.682 u cijelosti, i dijelovi k.p.680 i k.p.681 K.O. Šišići (koji odgovaraju k.p.680/1 i k.p.681/1 označenim u Elaboratu parcelacije br.9/2025 od 19.02.2025.god. geodetske organizacije „Geopremjer A&V“ d.o.o. Kotor), u zahvatu PUP-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ –br. 95/20), izrađeno od strane "VTC" d.o.o. Herceg Novi, sa elektronskim potpisom od 22.08.2025.god. u 11:38:04+02'00", **usaglašeno** sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji), kao i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta), na osnovu čega je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Napomena: Dalju izradu tehničke dokumentacije vršiti u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br.19/25 i 92/25), Pravilnikom o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br.53/25), i drugim propisima koji uređuju izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, preko ovog organa, taksirana sa 3,00 Eur-a administrativne takse.

v.d. Glavnog gradskog
arhitekta,

Senka Lazarević, d.i.a.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. U spise predmeta
3. a/a